## LU BAUDOS DE L'OGIM


paroles niçoises Zine – mélodie Jacques Dutronc

Mi plason lu baudos de l'OGIM Pròpi lu mai fòrts lu mai valents Mi plason lu baudos d'aquela brigada Fòrça Union Memòria Bravaria Identitat

Mi platz KOZIELLO, lo pichon Mi platz lo bèu SARR, dei Moulins Mi platz BELHANDA, perqué : « Mas que classa ! » Mi platz tanben CYPRIEN, lo nòstre « joker »

Alora ne'n siáu segura... van tot ganhar Lu baudos de l'OGIM...nen fan pantaiar...

Mi plason Mèfi l'aigla e lu sieus aiglons Pròpi lu mai fòrts lu mai valents Mi platz lo dotzen òme e segur lo nòstre Pastre Fòrça Union Memòria Bravaria Identitat



Lo pòble nissart li pòrtan dins lo còr Lu baudos de l'OGIM... nen fan pantaiar...











Le Marchand



Walter





Bodmer



Dante

Mi platz lo MARCEL lo distributor Mi platz lo DONIS que planta lu buts Mi platz EYSSERIC lo catalisaire Mi platz tanben BOSCAGLI que garda la maion



Eysseric



Boscagli



Marcel



Donis

Mi plason CARDINALE e BENITEZ lu doi gardians cats Mi platz lo BAYSSE pròpi bèu barbut Mi platz tanben SERI lo solid E lo mieu favorit SUPER MARIO lo mago!

Alora ne'n siáu segura... van tot ganhar Lu baudos de l'OGIM... nen fan pantaiar...



Mario Balotelli



Cardinale





Benitez



## Et les autres ... aussi



Periera Ricardo



Dalbert Henrique



Souquet Arnaud



Bosetti Alex



Le Bihan Mickael



Lusamba Arnaud



Lloris Gautier



Burner Patrick



Pouplin Simon



Rafetraniaina Albert



Constant Bryan



Obbadi Mounir



Srarfi Bassem

## TRADUCTION FRANCAISE: Les gars de l'OGC Nice

Les gars de l'OGYM me plaisent
Ce sont vraiment les plus forts et les plus courageux
Ils me plaisent les gars de cette brigade
Force Union Mémoire Bravoure Identité
KOZIELLO, le « pichon » ( le petit) , il me plaît.
Le beau SARR, des Moulins, il me plaît
BELHANDA, il me plaît, parce que : « mais quelle classe! »
CYPRIEN notre « joker », il me plaît aussi.

Alors j'en suis sûre... ils vont tout gagner Les gars de l'OGYM...ils nous font rêver... Méfiez vous l'Aigle et ses aiglons me plaisent Ce sont vraiment les plus forts et courageux Le douzième homme me plaît et bien sûr notre berger Force Union Mémoire Brayoure Identité LEMARCHAND et WALTER les percutants, ils me plaisent Le BODMER, il me plaît, et son caractère Le DANTE, le plus solide, bien sûr il me plaît Et PLEA, qui fait le collectif, il me plaît aussi Le peuple niçois les portent dans le cœur Les gars de l'OGYM...ils nous font rêver...

MARCEL le distributeur, il me plaît
DONIS qui marque les buts, il me plaît
EYSSERIC le catalyseur, il me plaît
BOSCAGLI qui garde la maison, il me plaît beaucoup
CARDINALE et BENITEZ, les deux gardiens-chats, ils me
plaisent
Le BAYSSE, vraiment beau barbu, il me plaît
SERI le solide, il me plaît
Et mon favori, SUPER MARIO le magicien!

Alors j'en suis sûre... ils vont tout gagner Les gars de l'OGYM...ils nous font rêver...